

# Aya ngena

Text und Musik: T. Zulu, Südafrika  
S. Henry O. Millsby  
Helbling

Animated ♩ = ca. 96

Solo

S  
A

M

Stamp

(clap) A - ya, — a - ya!

(clap) A - ya, — a - ya!

5

A - ya nge-na! A - ya di - di se - la a - ya,—

nge- pu-ma, a - ya di - di se - la a - ya,—

7

ma - gwa - la. A - ya nge-na! A - ya

ba - ma - gwa - la. A - ya nge-na a - ya pu-ma, a - ya

10

di - di se - la a - ya, sa - ba. A - ya sa - ba!

13

1. A - ya sa - ba! 2. A - ya sa - ba ma - gwa - la. *D.S. (al  $\Theta$ - $\Theta$ )\**

ma - gwa - la, a - ya sa - ba ma - gwa - la. sa - ba ma - gwa - la.

Wiederholung und Solo-Improvisationen ad lib.

17

sa - ba ma - gwa - la. A - ya sa - ba! Sa - ba ma - gwa - la.

sa - ba ma - gwa - la. Sa - ba ma - gwa - la.

\*) D.S. bzw. abschließend optional D.C. – einen Ganzton höher – al  $\Theta$ - $\Theta$ .

- Textübersetzung des Songs der südafrikanischen Freiheitskämpfer: „Sie fallen in unser Land ein (gemeint sind südafrikanische Gruppen), dann ziehen sie sich wieder zurück, zitternd und verwirrt, die Feinde, die uns fürchten. Wir sind gemeinsam stark, die Feiglinge zittern vor uns.“